



# CG FUDBAL

SLUŽBENI GLASNIK FUDBALSKE SAVEZA CRNE GORE

Broj: 21

Godina: XV

Podgorica, 20.07.2020.

## SADRŽAJ

	Naslov	Strana
<b>1</b>	<b>Izmjene i dopune Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača FSCG</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Odluka o utvrđivanju obrazaca ugovora</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Odluka o registracionim taksama za sezonu 2020/2021</b>	<b>24</b>
<b>4</b>	<b>Uputstvo o sprovođenju Odluke o registracionim periodima za takmičarsku sezonu 2020/2021</b>	<b>25</b>

Na osnovu člana 37 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Odbor za hitna pitanja FSCG, na sjednici održanoj 20.07.2020.godine, donio je

## **P R A V I L N I K**

o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača FSCG

### **Član 1**

U Pravilniku o registraciji, statusu i transferu igrača ( CG Fudbal br.20/19 od 03.06.2019.god ), u članu 24 stav 3 poslije riječi „perioda“ dodaje se tačka i brišu riječi „najduži jedna takmičarska sezona.“

### **Član 2**

U članu 26 mijenja se stav 3 i glasi:

„Sa igračem kojeg je ustupio inostrani klub na osnovu odredbi FIFA Pravilnika o statusu i transferima igrača, klub zaključuje ugovor na period koliko traje ustupanje.“

### **Član 3**

U članu 51 mijenja se stav 3 i glasi:

„Igrač koji želi da promijeni klub, a nema ispisnicu, može je pisanim putem zatražiti. U zimskom registracionom periodu klub nije obavezan da igraču izda ispisnicu, osim u slučaju kada je igraču prestao da važi ugovor o profesionalnom igranju ili stipendijski ugovor o igranju.“

#### **Član 4**

U članu 59 stav 3 se briše.

#### **Član 5**

Član 60 se mijenja i glasi:

„Amateri koji su prestali da igraju fudbal i profesionalni igrači koji su po isteku svojih ugovora završavaju karijeru i prestaju da igraju fudbal, ostaju registrovani u FSCG u periodu od 30

( trideset ) mjeseci.

Ovaj period teče od dana kada je igrač imao svoj zadnji nastup za klub na službenoj utakmici.“

#### **Član 6**

U članu 61 stav 3 se mijenja i glasi:

„U smislu odredbi FIFA Pravilnika o statusu i transferima igrača i odredbi ovog Pravilnika, igrač koji sa klubom ima zaključen stipendijski ugovor o igranju, ima status profesionalnog igrača.“

#### **Član 7**

Član 70 mijenja se i glasi:

„Igrač i klub mogu zaključiti stipendijski ugovor o igranju.

Stipendijski ugovor o igranju može se zaključiti sa igračem koji je navršio 15 ( petnaest ) godina života i zaključuje se na rok najduže na 3 ( tri ) godine.

Stipendijski ugovor o igranju može se zaključiti najduže do kraja takmičarske sezone u kojoj taj igrač navršava 21 ( dvadesetjednu ) godinu života.

Odredbe stipendijskog ugovora o igranju, koje se suprotne stavu 2 i 3 ovog člana, smatraju se ništavim.

U pogledu uslova za zaključivanje, ispunjavanja obaveza i raskida stipendijskog ugovora o igranju i statusnih pitanja igrača sa kojima je zaključen ovaj ugovor, primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika.“

## **Član 8**

Poslije člana 87 dodaje se novi član koji glasi:

”

### **Član 87 a**

Izuzetno od odredbi člana 86 i 87 ovog Pravilnika, u slučaju kada nastupi viša sila u periodu važenja ugovora između igrača i kluba i kada je slučaj više sile potvrđen i od FIFA, igrač ne može raskinuti ugovor dostavljanjem obavještenja iz člana 86 ovog Pravilnika, ako je klub u toku trajanja više sile jednostrano odlukom izmijenio odredbe ugovora koje se odnose visinu i periode plaćanja igrača, a odluka je donijeta u dobroj vjeri, razumno i razmjerno.

Klub je obavezan da odluku iz stava 1 ovog člana obrazloži i dostavi igraču.

Ako igrač smatra da je klub nosnovano i nesrazmjerno izmijenio odredbe ugovora, može u roku od 15 ( petnaest ) dana od dana kada je primio odluku kojom su izmijenjene odredbe ugovora podnijeti tužbu Arbitražnom sudu FSCG kojom će zatražiti da se utvrdi da je jednostrana izmjena ugovora od strane kluba ništava.

U postupku po tužbi igrača, Arbitražni sud FSCG će utvrditi da li je jednostrana odluka kluba osnovana, donijeta u dobroj vjeri i razmjerna, pri čemu može uzeti u obzir, ne ograničavajući se:

- a) da li je klub pokušao postići međusobni sporazum sa igračem ( igračima );
- b) ekonomsku situaciju kluba;
- c) razmjernost svake izmjene ugovora;
- d) neto primanja igrača nakon izmjene ugovora;
- e) primjenjuje li se odluka na cijelu ekipu ili samo na određene igrače

### **Član 9**

Stipendijski ugovori o igranju zaključeni prije stupanja na snagu ovog Pravilnika su važeći.

### **Član 10**

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „CG Fudbal“.

**Predsjednik FSCG  
Dejan Savićević, s.r.**

Broj: 1480  
Podgorica, 20.07.2020.godine

Na osnovu člana 37 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore i člana 31 Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača FSCG, Odbor za hitna pitanja FSCG, na sjednici održanoj 20.07.2020.godine, donio je

## **ODLUKU**

o utvrđivanju obrazaca

Ugovora o profesionalnom igranju i Stipendijskog ugovora o igranju

### **Član 1**

Utvrđuje se obrazac Ugovora o profesionalnom igranju:

„

**FUDBALSKI KLUB** \_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_,

reg. broj: \_\_\_\_\_, koga zastupa \_\_\_\_\_

( u daljem tekstu: Klub )

**i**

\_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_, rođen \_\_\_\_\_,

JMBG \_\_\_\_\_, ili broj pasoša \_\_\_\_\_ državljanin

\_\_\_\_\_, sa prebivalištem \_\_\_\_\_, ( u daljem tekstu: Igrač )

zaključili su dana \_\_\_\_\_ u \_\_\_\_\_

**U G O V O R**  
**o profesionalnom igranju**

**Član 1.**

Ovaj Ugovor se zaključuje za period od \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_.godine do \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_.godine, odnosno do početka \_\_\_\_\_ registracionog perioda u godini u kojoj ugovor ističe.

**Član 2.**

1) Za obaveze koje je Igrač dužan da izvršava prema Klubu, ugovorne strane utvrđuju mjesečnu neto zaradu od \_\_\_\_\_ eura ( koja ne može biti niža od minimalne neto zarade po zaposlenom u Crnoj Gori, prema posljednjim zvaničnim podacima nadležnog državnog organa), i koja se ne može mijenjati bez aneksa ovog Ugovora. Uplata zarade za prethodni mjesec vrši se najkasnije do \_\_\_\_\_ u tekućem mjesecu, na žiro račun Igrača.

2) Ugovorne strane utvrđuju i posebne naknade (potpis ugovora, iskustvo igrača i sl.) i to:

---

---

---

---

3)Ugovorne strane utvrđuju i posebne premije i to:\_\_\_\_\_

---

---

---

4) Iznos posebnih premija iz stava 3 ovog člana je promjenljiv i ugovorne strane prihvataju da se visina premije može promijeniti u skladu sa opštim aktom o nagrađivanju Kluba. Takva promjena visine premije je valjana i bez potpisivanja aneksa

ovog Ugovora, te se kao mjerodavna visina smatra ona koja je utvrđena opštim aktom o nagrađivanju Kluba, što ugovorne strane bezuslovno prihvataju. Opštim aktom o nagrađivanju utvrđuje se pravo, obaveza i rokovi isplate premija.

5) Klub je obavezan da prilikom potpisa ovog ugovora Igraču preda opšti akt o nagrađivanju i Disciplinski pravilnik Kluba. Svaka izmjena opšteg pravilnika o nagrađivanju i Disciplinskog pravilnika Kluba mora biti sačinjenja u pisanoj formi i data Igraču. Igrač treba da potpiše potvrdu da je primio klupske pravilnike.

### Član 3.

1) Igrač je obavezan da se pridržava propisa FIFA-e, UEFA-e, FSCG, a naročito Statuta FSCG, Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača FSCG, Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSCG, kao i Statuta i drugih akata Kluba.

2) Igrač se obavezuje da igra fudbal za Klub prema svojim najboljim sposobnostima, da trenira i da se priprema za utakmice Kluba, i da izbjegava aktivnosti koje bi mogle štetiti Klubu.

3) Igrač je obavezan da se pridržava trenerovih uputstava i naloga, kao i ostalih ovlašćenih lica u Klubu ( članova stručnog štaba, ljekara, uprave Kluba).

4) Igrač se obavezuje da se sportski ponaša prema svim licima koja učestvuju na utakmici ili treningu.

5) Igrač se obavezuje da neće učestvovati u drugim fudbalskim aktivnostima koje ne proizilaze iz ovog Ugovora ( osim učešća u aktivnostima nacionalne reprezentacije ), kao ni u drugim potencijalno opasnim aktivnostima koje mu nije odobrio Klub.

6) Igrač se obavezuje da se neće direktno ili indirektno kladiti u sportskim kladionicama. naročito na utakmice takmičenja u kojem učestvuje Klub. Kršenje ove obaveze predstavlja tešku povredu ugovora i Klub može u tom slučaju raskinuti ovaj Ugovor.

7) Igrač se obavezuje da će učestvovati u svim aktivnostima koje imaju za cilj promociju Kluba, a naročito u aktivnostima putem elektronskih i štampanih medija, kao i putem javnih priredbi i promocija i slično. Sve nastupe u medijima, a posebno intervjuje, mora Igraču odobriti Klub.

8) Igrač se obavezuje da neće davati izjave za medije o onome što se aktima Kluba smatra poslovnom tajnom, a naročito ako se odnosi na unutrašnje odnose u Klubu, na sadržaj treninga ili priprema ili na taktiku za pojedinu utakmicu. Navedene podatke Igrač smije iznositi javno samo uz izričitu saglasnost ovlašćenog lica Kluba.

9) Igrač se obavezuje da se u slučaju bolesti ili povrede odmah javi klupskom ljekaru i treneru Kluba i da se ne podvrgava ljekarskim ispitivanjima a da prethodno o tome ne obavijesti klupskog ljekara (osim u hitnim slučajevima). Podaci o bolesti ili povredi igrača mogu se davati samo uz pristanak Igrača.



10) Igrač je obavezan da se na zahtjev klupskog ljekara redovno podvrgava ljekarskom pregledu i liječenju.

11) Igrač se obavezuje da nosi opremu Kluba ( sportska oprema, klupska odijela i sl. ) koju mu je Klub stavio na raspolaganje. Navedenu opremu Igrač je dužan primjerno čuvati i održavati, a po isteku Ugovora istu vratiti Klubu.

12) Igrač se obavezuje da dolazi na sve manifestacije Kluba (sportske, komercijalne i sl.).

13) Igrač se obavezuje da reklamira sponzore ili komitente Kluba koji imaju sa Klubom zaključen ugovor o sponzorstvu ili ugovor o promociji, a sve prema uslovima i nalogu Kluba. Reklamiranje drugih pravnih ili fizičkih lica Igraču nije dopušteno bez pisane saglasnosti Kluba.

14) Igrač može, u dogovoru s Klubom, i uz Igračev prethodni pristanak, da nastupa određeno vrijeme za drugi klub ( ustupanje ), a Klub je dužan ugovoriti, ako neće sam da ispunjava obaveze prema igraču za vrijeme ustupanja, s drugim klubom kojem se Igrač ustupa. da drugi klub ispunjava sve obaveze prema Igraču, shodno utvrđenju iz ovog Ugovora i Sporazuma o ustupanju.

#### **Član 4.**

1) Igrač potpisom ovog Ugovora prenosi na Klub pravo na upotrebu lika i imena. Ovo pravo se odnosi na upotrebu lika Igrača u svim medijima i institucijama, uključujući i multimedije, a posebno se odnosi na upotrebu fotografija Igrača koje je dopustio Klub.

2) Klub ima pravo na upotrebu faksimila igračevog potpisa na klupskim suvenirima.

3) Igrač može individualno koristiti svoj lik i ime u markentiške svrhe na način da prilikom tih aktivnosti ne koristi obilježja Kluba ni njegovu službenu sportsku opremu.

#### **Član 5.**

1) Klub se obavezuje da osigura Igrača od profesionalnog oboljenja i povreda, a koje su posljedica igranja utakmice, treniranja, kao i za slučajeve koji su se desili na putovanjima na utakmice i treninge i sa utakmica i treninga.

2) Klub se obavezuje da prijavi Igrača na obavezno socijalno osiguranje ( zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti ), u skladu sa zakonom.

3) Klub se obavezuje da Igraču obezbijedi u potrebnoj mjeri sportsko-medicinsku i terapijsku njegu, bez naknade. Igrač ima pravo na drugo mišljenje nezavisnog medicinskog stručnjaka, ako osporava mišljenje klupskog ljekara. Ako nastanu različita mišljenja, ugovorne strane saglasno prihvataju treće nezavisno medicinsko mišljenje.

4) Klub se obavezuje da, ako se Igrač prilikom ispunjavanja obaveza iz ovog Ugovora povrijedi ili profesionalno oboli, pa zbog toga duže vrijeme ili za stalno ne može da izvršava svoje obaveze iz ovog Ugovora, izvrši svoje obaveze prema Igraču u skladu sa opštim aktom Kluba i zakonima Crne Gore.

5) Klub se obavezuje da Igraču omogući sportsko usavršavanje angažovanjem stručnih lica prilikom priprema, treninga i utakmica.

6) Klub se obavezuje da omogući Igraču odlazak na pripreme i utakmice odgovarajuće nacionalne reprezentacije za koju nastupa, u skladu sa važećim propisima FIFA i FSCG.

7) Klub se obavezuje da Igraču obezbijedi svu potrebnu sportsku opremu bez naknade.

8) Klub se obavezuje da omogući Igraču odmor u trajanju od 4 nedjelje u periodu od 12 mjeseci. Krišćenje godišnjeg odmora predmet je dogovora Klub-Igrač. Odmor se može koristiti samo van redovne fudbalske sezone i najmanje 2 nedjelje u cjelini.

9) Klub se obavezuje da neće sprečavati Igrača u njegovom obaveznom školovanju i obrazovanju koje nije u vezi sa fudbalskim aktivnostima.

10) Klub se obavezuje da omogući

Igraču: \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

### **Član 6.**

1) Klub i Igrač se obvezuju da će poštovati sve anti-doping pravilnike FIFA-e, UEFA-e i FSCG

2) Igrač se obavezuje da neće uzimati doping, a klub da mu neće nalagati uzimanje dopinga.

### **Član 7.**

1) Klub se obavezuje da neće na bilo koji način diskriminisati Igrača u odnosu na druge igrače Kluba.

2) Igrač ima pravo iznijeti svoje mišljenje u vezi sa ovim Ugovorom treneru i odgovornom licu u Klubu, na način da se to mišljenje ne iznosi izvan Kluba.

3) Klub ne može naložiti Igraču da trenira sa klupskim timovima mlađih uzrasta, osim ako Igrač ima pravo nastupa za te timove.

### **Član 8.**

1)Klub ima pravo da Igraču određuje visinu kazne zbog nepoštovanja ovog Ugovora, u skladu sa opštim aktima Kluba. Potpisom ovog Ugovora Igrač prihvata primjenu opštih akata Kluba, na način da će kaznu uplatiti Klubu ili da će Klub umanjiti Igračeva primanja. Ugovorne strane su saglasne da maksimalni iznos novčane kazne koju Klub može izreći utvrđuje Izvršni odbor FSCG posebnom odlukom.

2)Igrač ima pravo žalbe na odluku o kažnjavanju u skladu sa klupskim propisima.

### **Član 9.**

1)Klub ima pravo na raskid ovog Ugovora pod sljedećim uslovima: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

—

\_\_\_\_\_

—

2)Igrač ima pravo na raskid ovog Ugovora pod sljedećim uslovima: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

—

3)Nezavisno od odredaba iz stava 1. i stava 2.ovog člana, Igrač i Klub imaju prava raskinuti ovaj Ugovor u slučaju da druga strana na teži način povrijedi obaveze iz ovog Ugovora, a u postupku koji je predviđen Pravilnikom o registraciji, statusu i transferu igrača FSCG i drugim relevantnim propisima FIFA i FSCG.

### **Član 10.**

Ako Klub nakon završetka takmičarske sezone prelazi u stepen takmičenja u kojem se ne mogu zaključivati ugovori o profesionalnom igranju, ovaj Ugovor se automatski raskida.

### **Član 11.**

1) Ugovorne strane su saglasne da će transfer Igrača izvršiti pod uslovima:

---

---

---

2) O transferu igrača i o posebnim uslovima za njegovu realizaciju, ugovorne strane mogu zaključiti poseban aneks ovog Ugovora.

### **Član 12.**

Ugovorne strane saglasno utvrđuju da se transfer realizuje u skladu sa odredbama Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača FSCG, odnosno FIFA-e, koje regulišu međunarodni transfer igrača.

### **Član 13.**

1) Ovaj Ugovor predstavlja pravu volju ugovornih strana i njegovim potpisom isključuju se svi prethodni dogovori, usmeni ili pisani, postignuti između ugovornih strana u pogledu predmeta ovog Ugovora. Ovaj Ugovor u trenutku potpisivanja nema nikakvih pisanih ili usmenih dodataka.

2) Odredbe ovog Ugovora mogu se izmijeniti samo uz saglasnost obje ugovorne strane. Izmjene moraju biti u pisanoj formi. Pozivanje ugovornih strana na naknadne izmjene bilo koje od odredbi ovog Ugovora neće imati pravno dejstvo ako izmjene nijesu napravljene u naprijed navedenom obliku.

3) Ako bi se za neku od odredbi ovog Ugovora utvrdilo da je ništava, ta činjenica neće imati uticaja na ostale odredbe ovog Ugovora. Ugovor u cjelini ostaje valjan a ugovorne strane se obavezuju da će ništavu odredbu zamijeniti valjanom koja će omogućiti da se ostvari cilj koji se htio postići odredbom za koju je utvrđeno da je ništava.

4) U slučaju spora ugovorne strane utvrđuju nadležnost Arbitražnog suda FSCG. Klub i Igrač se obavezuju da moguće sporove iz ovog Ugovora neće rješavati pred redovnim sudovima. Klub i Igrač se izričito obavezuju da će u potpunosti poštovati sve propise FSCG kojima se uređuje način rada Arbitražnog suda FSCG, uključujući i način izbora arbitara ili arbitražnog vijeća.

Klub i Igrač, izričito su se sporazumjeli da se odluka Arbitražnog suda FSCG može pobijati pred međunarodnim Arbitražnim sudom za sport ( CAS) u Lozani, Švajcarska. Eventualno pobijanje odluke Arbitražnog suda FSCG ne utiče na izvršnost te odluke.

5) Ako je ovaj Ugovor sačinjen na više jezika, u slučaju spora važeća je verzija na crnogorskom jeziku.

6) Ako ovaj Ugovor zaključuje Igrač strani državljanin, isti se sačinjava na jeziku koji je njemu razumljiv.

#### Član 14.

1) Ugovorne strane potpisom ovog Ugovora potvrđuju da su isti pročitale i razumjele, te da s obzirom da on predstavlja njihovu pravu i ozbiljnu volju, prihvataju sva prava i obaveze, kao i pravne posljedice koje iz njega proizilaze.

2) Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom važe odredbe iz zakona ( **primjenjuju se propisi** ) Crne Gore, opštih aktata FIFA-e, UEFA-e, FSCG i Kluba.

3) Ako je Igrač maloljetan, Ugovor je valjan samo ako ga je potpisao i roditelj, stratej ili drugi zakonski zastupnik Igrača.

4) Ovaj Ugovor je zaključen u pet ( 5 ) istovjetnih primjeraka, od kojih se po jedan ( 1 ) primjerak daje:

- a) Igraču,
- b) Registracionom organu Udruženja klubova FSCG kod kojeg je zaključen i
- c) Fudbalskom savezu Crne Gore,
- d) Klubu se daju dva ( 2 ) primjerka.

Pri zaključivanju ovog Ugovora učestvovao je licencirani agent za igrače ili advokat \_\_\_\_\_ (potpis, ime i prezime, adresa ).

**IGRAČ**

**KLUB**

**Ovlašćeni predstavnik**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

( ime i prezime, funkcija u klubu )

**Maloljetnog Igrača  
zastupa** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

( potpis, ime i prezime, svojstvo u odnosu na Igrača, adresa)

Da su ovaj Ugovor broj: \_\_\_\_\_ dana  
\_\_\_\_\_ kod \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ potpisali ovlašćeni predstavnik Kluba i  
Igrač

tvrdi i ovjerava:

Ovlašćeni predstavnik

Udruženja klubova FSCG

\_\_\_\_\_

Fudbalski savez Crne Gore

Komisija za status i registraciju FSCG

\_\_\_\_\_

Datum i broj ovjere

## Član 2

Utvrđuje se obrazac Stipendijskog ugovora o igranju:

”

**FUDBALSKI KLUB** \_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_,

reg. broj: \_\_\_\_\_, koga zastupa \_\_\_\_\_

( u daljem tekstu: Klub )

**i**

\_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_, rođen \_\_\_\_\_,

JMBG \_\_\_\_\_ državljanin \_\_\_\_\_,

( u daljem tekstu: Igrač )

zaključili su dana \_\_\_\_\_ u \_\_\_\_\_

## **STIPENDIJSKI UGOVOR O IGRANJU**

### **Član 1.**

Ovaj Ugovor se zaključuje za period od \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_.godine do \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_.godine, odnosno do početka \_\_\_\_\_ registracionog perioda u godini u kojoj ugovor ističe.

### **Član 2.**

1) Za obaveze koje je Igrač dužan da izvršava prema Klubu, ugovorne strane utvrđuju mjesečnu stipendiju za igrača u iznosu od \_\_\_\_\_ eura. Stipendija se uplaćuje na žiro račun igrača i ne može se mijenjati bez aneksa ovog ugovora.

2) Ugovorne strane utvrđuju i posebne naknade (potpis ugovora, iskustvo igrača i sl.) i to:

---



---



---



---

3) Ugovorne strane utvrđuju i posebne premije i to: \_\_\_\_\_

---



---



---

4) Iznos posebnih premija iz stava 3 ovog člana je promjenljiv i ugovorne strane prihvataju da se visina premije može promijeniti u skladu sa opštim aktom o nagrađivanju Kluba. Takva promjena visine premije je valjana i bez potpisivanja aneksa ovog Ugovora, te se kao mjerodavna visina smatra ona koja je utvrđena opštim aktom o nagrađivanju Kluba, što ugovorne strane bezuslovno prihvataju. Opštim aktom o nagrađivanju utvrđuje se pravo, obaveza i rokovi isplate premija.

5) Klub je obavezan da prilikom potpisa ovog ugovora Igraču preda opšti akt o nagrađivanju i disciplinski pravilnik Kluba, a što igrač potvrđuje svojim potpisom.

6) Stipendija se ugovara u neto iznosu i Klub je obavezan da, u skladu sa zakonom, uplaćuje propisane poreze i eventualna druga propisana davanja.

### Član 3.

1) Igrač je obavezan da se pridržava propisa FIFA-e, UEFA-e, FSCG, a naročito Statuta FSCG, Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača FSCG, Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSCG, kao i Statuta i drugih akata Kluba.

2) Igrač se obavezuje da igra fudbal za Klub prema svojim najboljim sposobnostima, da trenira i da se priprema za utakmice Kluba, i da izbjegava aktivnosti koje bi mogle štetiti Klubu.



3) Igrač je obavezan da se pridržava trenerovih uputstava i naloga, kao i ostalih ovlašćenih lica u Klubu ( članova stručnog štaba, ljekara, uprave Kluba).

4) Igrač se obavezuje da se sportski ponaša prema svim licima koja učestvuju na utakmici ili treningu.

5) Igrač se obavezuje da neće učestvovati u drugim fudbalskim aktivnostima koje ne proizilaze iz ovog Ugovora ( osim učešća u aktivnostima nacionalne reprezentacije ), kao ni u drugim potencijalno opasnim aktivnostima koje mu nije odobrio Klub.

6) Igrač se obavezuje da se neće direktno ili indirektno kladiti u sportskim kladionicama. naročito na utakmice takmičenja u kojem učestvuje Klub. Kršenje ove obaveze predstavlja tešku povredu ugovora i Klub može u tom slučaju raskinuti ovaj Ugovor.

7) Igrač se obavezuje da će učestvovati u svim aktivnostima koje imaju za cilj promociju Kluba, a naročito u aktivnostima putem elektronskih i štampanih medija, kao i putem javnih priredbi i promocija i slično. Sve nastupe u medijima, a posebno intervju, mora Igraču odobriti Klub.

8) Igrač se obavezuje da neće davati izjave za medije o onome što se aktima Kluba smatra poslovnom tajnom, a naročito ako se odnosi na unutrašnje odnose u Klubu, na sadržaj treninga ili priprema ili na taktiku za pojedinu utakmicu. Navedene podatke Igrač smije iznositi javno samo uz izričitu saglasnost ovlašćenog lica Kluba.

9) Igrač se obavezuje da se u slučaju bolesti ili povrede odmah javi klupskom ljekaru i treneru Kluba i da se ne podvrgava ljekarskim ispitivanjima a da prethodno o tome ne obavijesti klupskog ljekara (osim u hitnim slučajevima). Podaci o bolesti ili povredi igrača mogu se davati samo uz pristanak Igrača.

10) Igrač je obavezan da se na zahtjev klupskog ljekara redovno podvrgava ljekarskom pregledu i liječenju.

11) Igrač se obavezuje da nosi opremu Kluba ( sportska oprema, klupska odijela i sl. ) koju mu je Klub stavio na raspolaganje. Navedenu opremu Igrač je dužan primjerno čuvati i održavati, a po isteku Ugovora istu vratiti Klubu.

12) Igrač se obavezuje da dolazi na sve manifestacije Kluba (sportske, komercijalne i sl.).

13) Igrač se obavezuje da reklamira sponzore ili komitente Kluba koji imaju sa Klubom zaključen ugovor o sponzorstvu ili ugovor o promociji, a sve prema uslovima i nalogu Kluba. Reklamiranje drugih pravnih ili fizičkih lica Igraču nije dopušteno bez pisane saglasnosti Kluba.

14) Igrač može, u dogovoru s Klubom, i uz Igračev prethodni pristanak, da nastupa određeno vrijeme za drugi klub ( ustupanje ), a Klub je dužan ugovoriti, ako neće sam da ispunjava obaveze prema igraču za vrijeme ustupanja, s drugim klubom kojem se Igrač ustupa. da drugi klub ispunjava sve obaveze prema Igraču, shodno utvrđenju iz ovog Ugovora i Sporazuma o ustupanju.

#### Član 4.

- 1) Igrač potpisom ovog Ugovora prenosi na Klub pravo na upotrebu lika i imena. Ovo pravo se odnosi na upotrebu lika Igrača u svim medijima i institucijama, uključujući i multimedije, a posebno se odnosi na upotrebu fotografija Igrača koje je dopustio Klub.
- 2) Klub ima pravo na upotrebu faksimila igračevog potpisa na klupskim suvenirima.
- 3) Igrač može individualno koristiti svoj lik i ime u markentiške svrhe na način da prilikom tih aktivnosti ne koristi obilježja Kluba ni njegovu službenu sportsku opremu.

#### Član 5.

- 1) Klub se obavezuje da osigura Igrača od profesionalnog oboljenja i povreda, a koje su posljedica igranja utakmice, treniranja, kao i za slučajeve koji su se desili na putovanjima na utakmice i treninge i sa utakmica i treninga.
- 2) Klub se obavezuje da Igraču obezbijedi u potrebnoj mjeri sportsko-medicinsku i terapijsku njegu, bez naknade. Igrač ima pravo na drugo mišljenje nezavisnog medicinskog stručnjaka, ako osporava mišljenje klupskog ljekara. Ako nastanu različita mišljenja, ugovorne strane saglasno prihvataju treće nezavisno medicinsko mišljenje.
- 3) Klub se obavezuje da, ako se Igrač prilikom ispunjavanja obaveza iz ovog Ugovora povrijedi ili profesionalno oboli, pa zbog toga duže vrijeme ili za stalno ne može da izvršava svoje obaveze iz ovog Ugovora, izvrši svoje obaveze prema Igraču u skladu sa opštim aktom Kluba i zakonima Crne Gore.
- 4) Klub se obavezuje da Igraču omogući sportsko usavršavanje angažovanjem stručnih lica prilikom priprema, treninga i utakmica.
- 5) Klub se obavezuje da omogući Igraču odlazak na pripreme i utakmice odgovarajuće nacionalne reprezentacije za koju nastupa, u skladu sa važećim propisima FIFA i FSCG.
- 6) Klub se obavezuje da Igraču obezbijedi svu potrebnu sportsku opremu bez naknade.
- 7) Klub se obavezuje da neće sprečavati Igrača u njegovom obaveznom školovanju i obrazovanju koje nije u vezi sa fudbalskim aktivnostima.
- 8) Klub se obavezuje da omogući Igraču: \_\_\_\_\_

---



---



---

---

### Član 6.

- 1) Klub i Igrač se obvezuju da će poštovati sve anti-doping pravilnike FIFA-e, UEFA-e i FSCG
- 2) Igrač se obavezuje da neće uzimati doping, a klub da mu neće nalagati uzimanje dopinga.

### Član 7.

- 1) Klub se obavezuje da neće na bilo koji način diskriminisati Igrača u odnosu na druge igrače Kluba.
- 2) Igrač ima pravo iznijeti svoje mišljenje u vezi sa ovim Ugovorom treneru i odgovornom licu u Klubu, na način da se to mišljenje ne iznosi izvan Kluba.
- 3) Klub ne može naložiti Igraču da trenira sa klupskim timovima mlađih uzrasta, osim ako Igrač ima pravo nastupa za te timove.

### Član 8.

- 1) Klub ima pravo da Igraču određuje visinu kazne zbog nepoštovanja ovog Ugovora, u skladu sa opštim aktima Kluba. Potpisom ovog Ugovora Igrač prihvata primjenu opštih akata Kluba, na način da će kaznu uplatiti Klubu ili da će Klub umanjiti Igračeva primanja. Ugovorne strane su saglasne da maksimalni iznos novčane kazne koju Klub može izreći utvrđuje Izvršni odbor FSCG posebnom odlukom.
- 2) Igrač ima pravo žalbe na odluku o kažnjavanju u skladu sa klupskim propisima.

### Član 9.

- 1) Klub ima pravo na raskid ovog Ugovora pod sljedećim uslovima: \_\_\_\_\_
- 
- 
-

2) Igrač ima pravo na raskid ovog Ugovora pod sljedećim uslovima: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3) Nezavisno od odredaba iz stava 1. i stava 2. ovog člana, Igrač i Klub imaju prava raskinuti ovaj Ugovor u slučaju da druga strana na teži način povrijedi obaveze iz ovog Ugovora, a u postupku koji je predviđen Pravilnikom o registraciji, statusu i transferu igrača FSCG i drugim relevantnim propisima FIFA i FSCG.

### **Član 10.**

Ako Klub nakon završetka takmičarske sezone prelazi u stepen takmičenja u kojem se ne mogu zaključivati ugovori o profesionalnom igranju, ovaj Ugovor se automatski raskida.

### **Član 11.**

1) Ugovorne strane su saglasne da će transfer Igrača izvršiti pod uslovima:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2) O transferu igrača i o posebnim uslovima za njegovu realizaciju, ugovorne strane mogu zaključiti poseban aneks ovog Ugovora.

### **Član 12.**

Ugovorne strane saglasno utvrđuju da se transfer realizuje u skladu sa odredbama Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača FSCG, odnosno FIFA-e, koje regulišu međunarodni transfer igrača.

### **Član 13.**

1) Ovaj Ugovor predstavlja pravu volju ugovornih strana i njegovim potpisom isključuju se svi prethodni dogovori, usmeni ili pisani, postignuti između ugovornih strana u

pogledu predmeta ovog Ugovora. Ovaj Ugovor u trenutku potpisivanja nema nikakvih pisanih ili usmenih dodataka.

2) Odredbe ovog Ugovora mogu se izmijeniti samo uz saglasnost obje ugovorne strane. Izmjene moraju biti u pisanoj formi. Pozivanje ugovornih strana na naknadne izmjene bilo koje od odredbi ovog Ugovora neće imati pravno dejstvo ako izmjene nijesu napravljene u naprijed navedenom obliku.

3) Ako bi se za neku od odredbi ovog Ugovora utvrdilo da je ništava, ta činjenica neće imati uticaja na ostale odredbe ovog Ugovora. Ugovor u cjelini ostaje valjan a ugovorne strane se obavezuju da će ništavu odredbu zamijeniti valjanom koja će omogućiti da se ostvari cilj koji se htio postići odredbom za koju je utvrđeno da je ništava.

4) U slučaju spora ugovorne strane utvrđuju nadležnost Arbitražnog suda FSCG. Klub i Igrač se obavezuju da moguće sporove iz ovog Ugovora neće rješavati pred redovnim sudovima. Klub i Igrač se izričito obavezuju da će u potpunosti poštovati sve propise FSCG kojima se uređuje način rada Arbitražnog suda FSCG, uključujući i način izbora arbitara ili arbitražnog vijeća.

Klub i Igrač, izričito su se sporazumjeli da se odluka Arbitražnog suda FSCG može pobijati pred međunarodnim Arbitražnim sudom za sport ( CAS) u Lozani, Švajcarska. Eventualno pobijanje odluke Arbitražnog suda FSCG ne utiče na izvršnost te odluke.

5) Ako je ovaj Ugovor sačinjen na više jezika, u slučaju spora važeća je verzija na crnogorskom jeziku.

6) Ako ovaj Ugovor zaključuje Igrač strani državljanin, isti se sačinjava na jeziku koji je njemu razumljiv.

#### Član 14.

1) Ugovorne strane potpisom ovog Ugovora potvrđuju da su isti pročitale i razumjele, te da s obzirom da on predstavlja njihovu pravu i ozbiljnu volju, prihvataju sva prava i obaveze, kao i pravne posljedice koje iz njega proizilaze.

2) Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom važe odredbe iz zakona ( **primjenjuju se propisi** ) Crne Gore, opštih aktata FIFA-e, UEFA-e, FSCG i Kluba.

3) Ako je Igrač maloljetan, Ugovor je valjan samo ako ga je potpisao i roditelj, stratelj ili drugi zakonski zastupnik Igrača.

4) Ovaj Ugovor je zaključen u pet ( 5 ) istovjetnih primjeraka, od kojih se po jedan ( 1 ) primjerak daje:

a) Igraču,

b) Registracionom organu Udruženja klubova FSCG kod kojeg je zaključen i

- c) Fudbalskom savezu Crne Gore,  
 d) Klubu se daju dva ( 2 ) primjerka.

Pri zaključivanju ovog Ugovora učestvovao je licencirani agent za igrače ili advokat \_\_\_\_\_ (potpis, ime i prezime, adresa ).

**IGRAČ**

**KLUB**

**Ovlašćeni predstavnik**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

( ime i prezime, funkcija u klubu )

**Maloljetnog Igrača  
 zastupa** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

—

( potpis, ime i prezime, svojstvo u odnosu na Igrača, adresa)

Da su ovaj Ugovor broj: \_\_\_\_\_ dana  
 \_\_\_\_\_ kod \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Igrač

potpisali ovlašćeni predstavnik Kluba i

tvrdi i ovjerava:

Fudbalski savez Crne Gore

Ovlašćeni predstavnik

Komisija za status i registraciju FSCG

Udruženja klubova FSCG

---

---

Datum i broj ovjere:\_\_\_\_\_

### Član 3

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u “CG Fudbal“.

**Predsjednik FSCG,  
Dejan Savićević, s.r.**

Broj: 1480/2

Podgorica, 20.07.2020.god.

Na osnovu člana 37 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Odbor za hitna pitanja FSCG, na sjednici održanoj 20.07.2020.godine, donio je

**O D L U K U**  
o registracionim taksama

I Utvrđuju se registracione takse takmičarsku sezone 2020/ 2021, i to:

1. -za novoformirani klub-----	<b>200,00 eura;</b>
2. -za promjenu imena kluba-----	<b>100,00 eura;</b>
3. -registracija igrača za klub Prve lige-----	<b>25,00 eura;</b>
4. -registracija igrača za klub Druge lige-----	<b>20,00 eura;</b>
5.-registracija igrača za klub regionalnog takmičenja-----	<b>15,00 eura;</b>
6. -za ovjeru ugovora( o profesionalnom igranju i o stipendijskom igranju) i sporazuma o raskidu ugovora, o dvojnoj registraciji, o ustupanju, o naknadi za osposobljavanje i razvoj igrača)-----	<b>30,00 eura;</b>
7.-za izdavanje duplikata sportske legitimacije-----	<b>20,00 eura;</b>
8.-za izdavanje brisovnice za igrača amatera-----	<b>100,00 eura;</b>
9.-za izdavanje brisovnice za igrača sa ugovorom o profesionalnom ili stipendijskom igranju-----	<b>130,00 eura;</b>
10. -preregistracija igrača -----	<b>8,00 eura;</b>
11. -registracija igrača malog fudbala -----	<b>10,00 eura;</b>
12. -registracija igrača zenski fudbal -----	<b>10,00 eura;</b>

II Takse iz prethodne tačke plaća:

1. i 2.-klub;
- 3.,4., i 5.-klub koji registruje igrača;
- 6.-klub koji zaključuje ugovor sa igračem, koji registruje igrača po osnovu dvojne registracije ili ustupanja ili koji ostvaruje pravo na naknadu za osposobljavanje i razvoj igrača;
7. kome se izdaje duplikat sportske legitimacije;
- 8.i 9.- igrač;
- 10.,11., i 12. - klub koji registruje igrača;

III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „CG Fudbal“.

**Predsjednik FSCG,**  
**Dejan Savićević,s.r**

Na osnovu Odluke Odbora za hitna pitanja FSCG o registracionim periodima za takmičarsku sezonu 2020/2021, br.1437 od 15.07.2020.godine, Komisija za status i registraciju igrača FSCG,20.07.2020. godine, donijela je



## U P U T S T V O

### o sprovođenju Odluke o registracionim periodima za takmičarsku sezonu 2020/2021

1. Prvi registracioni period ( ljetnji ) u takmičarskoj sezoni 2020/2021 za igrače klubova svih stepena takmičenja traje od **20. jula 2020.godine do 30.avgusta 2020.godine**,zaključno,osim za igrače klubova malog fudbala i klubova ženskog fudbala.

Registracija igrača,zaključivanje ugovora i sporazumno raskidanje ugovora, zaključivanje sporazuma o dvojnoj registraciji, zaključivanje sporazuma o ustupanju i sve ostale radnje koje se odnose na registraciju, status i transfer igrača,vrše se u skladu sa Pravilnikom o registraciji, statusu i transferu igrača FSCG ( „CG Fudbal“, br.20/19 ),(u daljem tekstu:Pravilnik) i ostalim propisima FSCG.

2. Ljetnji registracioni period mogu koristiti:

- a. igrači svih uzrasta i kategorija klubova ( I i II liga Crne Gore i igrači klubova Udruženja klubova FSCG,u daljem tekstu:Udruženje),
- b. igrači koji se ustupaju ili daju na dvojnu registraciju,
- c. igrači koji se vraćaju ili dolaze iz inostranstva i
- d. igrači čiji su ugovori prestali da važe.

Za registraciju igrača neophodno je dostaviti dokumenta i u propisane obrasce unijeti podatke, kako je utvrđeno Pravilnikom.

3. Klubovi dostavljaju dokumentaciju za registraciju igrača registracionim organima Udruženja (u daljem tekstu: registracioni organ), zaključno sa istekom 30.avgusta 2020.godine, osim u slučaju kada se ITC za registraciju odnosno igrača dobije nakon 30.avgusta 2020.godine.

4. Registracioni organi mogu održati i više sjednica, a materijale i odluke dostavljaju odmah poslije svake održane sjednice, da se isti pravovremeno objave. Ako se ITC dobije nakon 30.avgusta 2020.godine registracioni organ održava sjednicu/e po dinamici dospijuća traženog ITC .

Ako se ITC ne dobije do isteka roka predviđenog za određene kategorije igrača-za profesionalce 7 dana, a za amatere 7 dana, registracioni organ održaće sjednicu i odnosno igrača privremeno registrovati u skladu sa FIFA Pravilnikom o statusu i transferu igrača.

5. Ustupanja i dvojne registracije igrača treba regulisati odmah, kako bi Komisija za status i registraciju igrača FSCG (u daljem tekstu:Komisija) ovjerila odnosne sporazume i isti se na vrijeme dostavili klubovima sa teritorija

Udruženja. Bez ovjerenih i u COMET unijetih sporazuma, igrači ne mogu biti registrovani , niti se registracije mogu objaviti u „ CG Fudbal “.

6. Udruženje je dužno da Fudbalskom savezu Crne Gore uplati taksu za objavljivanje registracije u „CG Fudbal“. Dokaz o uplati dostavlja se uz spisak klubova svih stepena takmičenja,sa rekapitulacijom uplate.Ako se dokaz ne dostavi,neće se objaviti registracija igrača.

7. Dokumentacija za objavljivanje registracije igrača dostavlja se najkasnije do 16 časova utorkom za naredni broj „ CG Fudbal “.

8. Dokumenta koja se dostavljaju moraju biti u originalu (bez brisanja, ispravljanja ili precrtavanja podataka ) i obavezno ovjerena pečatom kluba i potpisom ovlašćenog lica kluba.U suprotnom, neće se razmatrati.

Registracioni organ dužan je da, osim imena i prezimena igrača, u odlukama i zapisnicima o registraciji igrača, navede i matični broj igrača.Ako se radi o igraču stranom državljaninu, navodi se broj njegovog pasoša.

9. U obrasce, koji se unose u COMET, upisuju se precizni podaci.Ako nisu upisani precizni podaci,igrač se ne može registrovati .

10. Klubovi mogu da, usljed novonastale situacije u vezi sa virusom covid 19, svu potrebnu dokumentaciju za **registraciju igrača** dostavljaju isključivo u elektronskoj formi (pdf formatu, izuzev fotografija u jpg, png ili sličnom formatu) putem e-mail adresa Udruženje klubova FSCG:

[udruzenie-sjever@fscg.me](mailto:udruzenie-sjever@fscg.me), [udruzenie-centar@fscg.me](mailto:udruzenie-centar@fscg.me) i [udruzenie-jug@fscg.me](mailto:udruzenie-jug@fscg.me).

11. Klubovi mogu da,usljed novonastale situacije u vezi sa virusom covid 19:

-Ugovor,anex ugovora ili raskid ugovora i Sporazum,anex sporazuma ili raskid sporazuma zaključuju-potpisuju sa **punoljetnim igračem** u prostorijama kluba i bez prisustva predstavnika registracionog organa i iste odmah dostave Kancelariji Udruženja klubova kojoj teritorijalno pripadaju, radi ovjere i unosa u sistem Comet.

-Ugovor,anex ugovora ili raskid ugovora i Sporazum,anex sporazuma ili raskid sporazuma zaključuju-potpisuju sa **maloljetnim igračem i njegovim zakonskim zastupnikom** u prostorijama kluba i bez prisustva predstavnika registracionog organa i iste odmah, dostave Kancelariji Udruženja klubova kojoj teritorijalno pripadaju, radi ovjere i unosa u sistem Comet.U navedenim aktima se upisuje i broj lične karte ili pasoša zakonskog zastupnika maloljetnog igrača.U tom slučaju,fotokopiju ove javne isprave klub dostavlja reg. organu na uvid.Nakon izvršenog uvida.fotokopija se odmah vraća klubu,o čemu reg. organ sačinjava konstataciju.

**Tačke 10 i 11 ovog Uputstva su privremene mjere u cilju smanjivanja rizika inficiranja virisom covid 19.**

U obrasce, koji se unose u COMET, upisuju se precizni podaci. Ako nisu upisani precizni podaci, igrač se ne može registrovati .

POSEBNE INSTRUKCIJE-UPUTSTVA:

-Klubovi su obavezni da podatke u: Zahtjevu za registraciju igrača, Prijavi za registraciju igrača i Ispisnici upisuju elektronski.Obrasci Zahtjeva,Prijave i Ispisnice objavljeni su na zvaničnoj internet stranici FSCG, u dijelu-sekciji „ Propisi i dokumenta “.

Ova obaveza ne odnosi se na:potpis ovlašćenog predstavnika kluba,potpis igrača i potpis igračevog roditelja ili igračevog staratelja.

Ako Zahtjev za registraciju igrača,Prijava za registraciju igrača i Ispisnica nijesu ispunjeni elektronski – u štampanoj formi,registracija igrača neće biti ovjerena u COMET-u,

-u rubrici Prijave za registraciju „Primjedba“,obavezno se unosi osnov-vrsta registracije (prva registracija igrača,registracija za novi klub, dvojna registracija,ustupanje,preregistracija, privremena registracija ili slično),

-igrač koji je navršio 8 (osam) i više godina obavezno potpisuje Prijavu za registraciju,

-na Prijavu za registraciju obavezno se stavlja-lijepi fotografija igrača koja je odgovarajuća igračevom uzrastu u vrijeme njegove registracije,

-datum rođenja igrača mora biti identičan sa prvih sedam cifara njegovog matičnog broja,

-podaci iz javne isprave kojom se dokazuje državljanstvo igrača (lična karta,pasoš, izvod iz matičnog registra, uvjerenje o državljanstvu ili neka druga javna isprava ),moraju se precizno unijeti u COMET,

-rubrika Prijave za registraciju „ Datum potpisa “ obavezno se popunjava. Datum potpisa, datum ovjere registracionog organa i datum prava nastupanja igrača moraju biti hronološki usklađeni,

-datumi Sporazuma o dvojnjoj registraciji ili Sporazuma o ustupanju moraju biti hronološki usklađeni sa datumima u Prijavi za registraciju za novi klub i hronološki usklađeni sa datumima u brisovnicama i ispisnicama. Takođe, datumi iz navedenih dokumenata moraju biti hronološki usklađeni sa datumima zaključenog ugovora igrača i kluba i datumima ovjeravanja tog ugovora u registracionom organu i FSCG,

-datum izdavanja ispisnice ne može biti poslije datuma navedenog u rubrici Prijave za registraciju „ Datum potpisa “ .

12. Ovo Uputstvo stupa na snagu danom donošenja,a objaviće se u CG „ Fudbal “.

**Predsjednik,  
Mišković Ljubiša**